

Améhya néMangbetu

Lisons le Mangbetu

Guide du Maître

Nóhe ámésóórúé
Deuxième édition révisée

Óhéi : Freddy MOZUNGU

Bhu David MBIRI

Projet de Traduction de la Bible et d'Alphabétisation en Mangbetu

Ce petit livre a pour but d'apprendre l'orthographe Mangbetu à ceux qui savent lire le lingala. Lorsque nous parlons de « Mangbetu » dans ce livret, nous parlons d'un ensemble de dialectes, y compris le « Mangetu propre ». Ces dialectes se comprennent entre eux plus ou moins bien, et nous croyons bien qu'ils peuvent se servir de la même orthographe. En plus du « Mangbetu propre », il s'agit des dialectes Megye, Makere, Malele, etc. Etant donné que le nom Mangbetu est très bien connu dans la République Démocratique du Congo, nous avons décidé de l'adopter pour l'orthographe commune de cet ensemble de dialectes apparentés. En même temps, nous avons essayé de construire cette orthographe de manière à ce que les gens de chaque dialecte puissent la lire et l'écrire selon leur propre façon de parler.

Notre orthographe se base sur des études linguistiques approfondies des dialectes Mangbetus, et surtout du Megye. En plus des études du missionnaire protestant R. McKee(...), nous avons consulté la grammaire du prêtre dominicain A. Vekens (1928), ainsi que celle de linguiste belge J. Larochette (1958).

Nous avons tâché aussi de suivre les modèles des alphabets lingala, swahili et français, afin de faciliter pour les lecteurs de notre orthographe mangbetue, la lecture de ces langues d'importance nationale. Pour le lingala, le petit livre de leçons de Bwantsa-Kafungu (1982) nous a servi de modèle.

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage par leurs critiques constructives entre autre l'équipe de la Traduction Mangbetu : Joachim MOTINDA, Nicolas ARABONE et le Rév. P. Prospère MONDOGI. Merci à la SIL pour ses actions dans notre langue maternelle aussi bien que pour ses images.

e 2005, Projet de Traduction de la Bible et d'Alphabétisation en Mangbetu, en collaboration avec SIL, Groupe Congo de l'Est
P.O. Box 44456 Nairobi, KENYA.

Deuxième édition, Juillet 2005, Impression : 50 copies.
Impression : SIL-ECG, Coordination de la PES à Ibambi.
Distribution par :
Le Bureau de Traduction de la Bible et d'Alphabétisation en Mangbetu,
Egbita, B.P. 500, Isiro, Province Orientale, R.D.C.

LILOBA NA YAMBO NA BUKU NA TOTANGA MANGBETU

Buku oyo ezali mpo na bato oyo bayebaka kotanga lingala mpe balingi koyekola kotanga Mangbetu. Kasi, ezali mingi mpo na balakisi oyo batangisaka Mangbetu. Ntango molakisi azali kolakisa bayekoli, esengeli ayeba malamu kotanga liloba (mot) na liteya oyo azali koteya.

- ❖ Na kati na buku oyo, molakisi akokuta liloba to maloba ekomami na kati na mwa kale.

Yango ezali mpo na kokoma likolo na tableau lokola ba-ndakisa.

Ndakisa :

- ❖ Soki kale mibale to mingi ezali, esengeli kobanda kokoma liloba kati na kale ya yambo mpe kolakisa yango mbala moko. Nsimi yango, okomi liloba na kale mosusu mpe oteyi yango, bongo na bongo.
- ❖ Lisusu, molakisi akozua kolimbola na maloba kati na bilembo oyo (-).

Maloba oyo ekomami kati na yango ekosalisa molakisi ntango azali koteya. Yango ezali na biyano to traduction malamu; elingi koloba elimbolami malamu.

N.B : Kolakisa yango te mpo na bayekoli, ezali kaka mpo na kosalisa yo.

Na nsuka, bokozua maloba mosusu kati na buku oyo, na nse na yango, bakati ndelo.

Elingi koloba maloba wana bizali na litomba mingi mpo na mateya.

Molongo na mateya :

Liteya 1 : Mileli (voyelles) **a e i o u**

mpe bilobelis (tons).

Liteya 2 : Mileli mosusu **ɛ ɪ ɔ ɯ**

Liteya 3 : Baconsonnes **bh dh vh**

Liteya 4 : **h** mpe **ŋ**

Liteya 5 : Baconsonnes mosusu.

Liteya 6 : **Y** mpe **w**

Liteya 7 : Kotonga.

Liteya 8 : Alphabet mobimba.

Liteya 9 : Kotanga Mangbetu

lokola osololaka.

Liteya ya 1

Mileli a e i o u

mpe bilobelis (tons)

Ntina na liteya : Kolakisa naino bilobelis oyo eyebani, mpe kolakisa bokeseni na **e** mpe **o** na misala to litomba na yango.

Na lokota na biso ya Mangbetu, tozali na Mileli (voyelles) libwa. Na liteya oyo, tokolakisa naino mitano.

Biso bato totangaka lingala tosilaki koyeba Mileli mitano na lingala.

a e i o u

á é í ó ú

Lokota na biso mpe ezali na bilobelis (voyelles) oyo etambolaka elongo na mileli oyo. Tobengaka yango

elobelis na likolo (ton haut)

mpe **elobelis na nse** (ton).

Mpo na koyeba elobelis na likolo, esengeli moleli yango elata ekoti to chapeau. Elobelis na nse ezali na ekoti wana te.

Nápá kana (tata moko)

Nékele (likala)

Nómbí biti (moto mabe)

Nóngongó (polele)

Ú burú (na nse)

u ú ú u

é é é é e é e é e

a á á á á a á a a

ú uú uú ú úú

❖ Milobelí bizali na litomba mingi mpo na grammaire mpe vocabulaire. Tala litomba yango na na ndakisa misato oyo :

Ndakisa 1 : Tala ndenge nkombo na Mangbetu ebalsanaka na bomoko mpe na bomingi.

- Nári -> árí - Nábita -> ábítá

- Nébí -> ébi - Nébúku -> ébukú

- Nógi -> ógí - Némolo -> émóló

- Náku -> éri - Nómbí -> ómbi

- ❖ Tala ndenge ba-nkombo mosusu na Mangbetu ebalsanaka na bomoko to bomingi na lisalisi ya ba-préfixes.

Ndakisa 2 :

Prefixes	Bomoko	Bomingi
	(ngai, yo)	(biso, bino)
Ngai (bomoko)	Mákénga tokó.	***** *****
Yo (bomoko)	Múkénga tokó.	***** *****
Biso (bomingi)	***** *****	Makénga tokó.
Bino (bomingi)	*****	Mukénga tokó.

- ❖ Okomona mpe lisusu été elobelí (ton) ezali kosalisa biso na Mangbetu mpo na koyeba kokabolisa ntango eleki (passé) mpe ntango ekoya (future).

Ndakisa 3 :

Ntango eleki (passé)

Métúbá zá bharí.

Mákébá tokó.

Mágébá nògi.

Mandrébá ú bharí.

Ntango ekoya (futur)

Metuba zá bharí.

Mákeba tokó.

Mágeba nògi.

Mandrebha ú bharí.

- ❖ Ntango tozali na mileli mibale to mingi na liloba (mot ou verbe), bokoki kozua bilobelí na likolo mpe bilobelí na nse (áa). Kasi, okozala na mosa na elobelí mosusu te likolo na alphabet (ɔngwabá)
- ❖ Mileli (voyelles) bakoki kozala mbala mususu sika moko (aa) to na ndenge mosusu (ae).

Ndakisa 4 :

Aángaambá to

Akanisi likolo yango.

Aángaámbá Gaga.

Akosi Gaga.

Ndó náambá to. Akanissa likolo yango.

Ndó náámba Gaga. Akosa Gaga.

Mileli mibale to mingi ekoki mpe kopesa bokeseni, na ntina to sens na nkombo.

Ndakisa 5 :

-Náámbáámbá (Kokanisa)

-Náámbáamba (Kokosa)

Exercice to momekano :

kaáo mala. Ndó nááo mala ú zaá.

Ndó néinzi náago. Keíke ma mbáé !

Ndó nyáámbá to. Kaámbá to.

Kanga móópu kpéndí. Máángogé nótúú.

Ndó néérʉ táo páápa. Moópuba aama ú zaá.

Liteya ya 2 :

Mileli ε i o u

Ntina na liteya : Liteya oyo ezali mpo na kolakisela biso mileli ya sika oyo tokoki kosalela na Mangbetu.

Soki bakomi na lokota na Mangbetu : dede, elingi koloba na lingala eloko ya moto. Nzokande, soki bakomi na Mangbetu : dεdε, elingi koloba na lingala : Eloko mabe.

Elingi koloba bokeseni ezali kati na bileli mosusu ya lingala mpe Mangbetu. Mpo na ndakisa oyo, bokomona bogodi kati na bilobelé lokola : e mpe ε

Ndakisa 1 :

dede dεdε

Nápé Nápε

Lokolo boyebi kotanga oyo elingi koloba na lingala mpota, mpo na litoi, tokokoma boye Elingi koloba i mpe í bizali godi.

Ndakisa 2 :

Nébí Nébí

Néki Nékí

Ekibá Ekibá

Bokomona lisusu été bokeseni ezali kati na bilobel o mpe o ezali nini na lingala ?
Ezali (kokunda). Mpo na kotuta mukinza, tokomaka

Ndakisa 3 :

Nóte Nóté

Nódo Nódø

dodoro døndølø

Nókó nkó

Sika boye, tokomona mpe bokeseni na bileli u mpe u ezali nini na lingala ? Ezali
Kokima noki. Nzonkande elingi koloba na lingala Kozonga.

Ndakisa 4 :

Négúgú Néggéggé

Mííngekú. Miíngéká.

Nótú Nóté

Sikawa, toyebi mileli libwa nyoso na Mangbetu.

a e ε i ɿ o ɔ u ɯ.

Loba elonga na ngai. Loba lisusu. Nani alingi kotanga nyoso ? Tanga lisusu. Nani mosusu ?

Ndakisa 1 :

Mííngekú ?

Mííngéká ?

Maángókʉ.

Máángoo mío.

Ndakisa 2 :

Maángoo.

Nóomʉ a sí ú ?

Nóomʉ a sí úú?

Nóomʉ a sí únú

Ka ɿ ombí drí ?

Nádʉ ká pá ʉ !

Máángoo nóo !

Kéérʉ ka ombí.

Ndakisa 3 :

Mííngεkʉ́ waí ?

Káángɔ́ó nóoli.

Kʉ́kkʉ́ sí mombó !

Ȯgóbá néo né.

Ogóbá nónzi

Liteya ya 3 :

Baconsonnes Bh dh vh

Ntina na liteya : Lokota na Mangbetu ezali na baconsonnes misato oyo
toyebaka malamu na lingala.

Yango oyo : (b d v)

Baconsonnes misato oyo eulani na basusu misato oyo ezali godi.

Tobyangaka yango na Mangbetu **bh** **dh** **vh**

Yango ezali mpo na kotia bokeseni na bankombo mosusu na Mangbetu.

Ndakisa 1 :

b	Néba	maziba
Bh	Nébha	mboka
d	Nódɔ	Mawa
dh	Nódhɔ	Kofinga
v	Nóvu	Kopanza mai
vh	Nóvho	Kosumba

Ndakisa 2 : Tanga milongo oyo :

Mǐngékú bhó ?

Nya sí bha zá ?

Kabá máge dhu kana.

Égwo dede ká bhó to ?

Náago aángovhó bhó ?

Aángoo mío évanga ?

Ma bhó bhu nébań né.

Nébí né aángavá bhelé.

Ndakisa 3 :

Tanga masolo oyo :

A : Émbé !

B : Émbé !

A : Nya sí bha zá ?

B : Hiii ! Míngengá bhu mí ?

A : Hiii ! A bhásí bha zá ?

B : A ká ngwé pá sí mombé. A sí némolo ápye.

A : Bhu égyándré píté ?

B : Hiii ! Ká sí ॥. Máma aángoo táo ú éégí.

A : Bhó ku ndronvo nélósɔ ?

B : Hiii ! Máma i bhándrúé né a s'égye bharí ?

A : Bhó ku ndronvo nélósɔ ?

B : Hiii ! Máma i bhándrúé né a s'egye bharí ?

A : Hiii !

B : Ánəgyándré ndúbhu ?

A : Hiii ! Émbé !

B : Émbé !

A : Ndó máángoo ká pá !

B : Hiii ! Kéé sí mombó !

A : Hiii !

B : Kevhí pá átekéámó !

A : Hiii !

Biangá bayekoli mibale :

Moko mpo na kotanga eteni A, mosusu mpo na kotanga eteni B.

Bango nyoso batanga lokola bakololaka. Nsimá na bango kosilisa, benga
bayekoli mosusu.

Náagi I Zaikó bha né

Image

Átékómbó tiánε, mabá zá átaagi i Zaikó bha né. Bhe meímbéembébá émapú mombé. Abá átaabhó né, bhe mekibá he ú átáángélégýó. Bhe Pasítére ekibá ndrε, bh'εsibá né mala náagi.

Bhe magwobá ómbi amóotu ú átáángélégýó. Bhe magwobá ékörálε, bhe kólyabá ólyá amóotu. Ú zaá ú nélisámbo eebibá i né, bhe kómbábá he gbeesε, bhe kángodri. Bh'ómbi si kóómábá bhó nyoo kála ódhyó né, bhe kómbábá kála ú kódribá i.

Ú zaá né, bhe kengábá, bhe kékibá nyε bha ú átogyó i bhányε né. Bhe kóngóbá ómbi si kékúbá átaagi né, bhó kú káanyo. Bhe káanyóbá, bhe kógábá neídjadja ootu, bhe kóukábá átemapú si bhányε né.

Néné, in'abá nódyho i magwóbá átaagi né né.

Liteya ya 4 :

h mpe n̊.

Ntina na liteya : Liteya oyo ekolakisela biso mosala ya h mpe n̊.

Mosala na n̊ na Mangbetu ezali te lokola oyo na français. Kasi mosala yango ezali été epesa makasi mpo na mileli mpo ebengama kaka na nkombo yango.

Liloba **N̊s̊i** ezali na mileli mibale. Lileli na nsuka ezali na makasi nyoso te mpo eyei nsima na moninga na ye. Kasi elongo na h, eleli oyo ekozua makasi été etanga yango kaka na nkombo na yango.

Ndakisa 1 :

Néo (mabina)

Néhō (libumu)

Nóf (kotuna)

Nóhi (kobota)

❖ Bongwanisa bandakisa oyo, kasi kobosana te kotanga h na Mangbetu ndenge esengeli.

Ndakisa 2 :

Náhí (mbembe)

Nóhō (kopema)

Nóhú (songo)

Nóhi (kotoka)

Nóhi (kobota)

Nóhʉ (kolela)

Nóhε (kokoma)

Nóha (kokata elanga)

Tanga milongo oyo :

Néhíe ka nombé Andráhɔ aángatí.

Bhó. Máma aángɔhi.

Ómbi hé Máma aángɔhi.

káángoo bhó ? aángodhé to.

Ómbi hε.

káángɔhó bhó ?

Tomoni awa ɲ ebimi na n mpe g. Tozali kokata g totongi na nse na n mpe g. Tozali kokata g totongi na nse na n mpo na kobimisa ɲ. Ata lokola ɲ ezali kozuama na bankota mosusu na Mangbetu te, ezali kosalisa biso mpo na kotia bokeseni na nkombo mosusu.

Ndakisa 3 :

Éngɔ (mbango)

Nóngwa (kolenga)

Nángwé (sanza)

Éŋɔ (miso)

Nóŋwa (kopola)

Nóŋwé (eloko mpo na kobengana banzinzi).

Kókɔ aboóli ánoŋwé.

Nérí né aángɔŋwá bhó ?

Émasíŋɔ kópwu ka meibhobhó.

Ndó maányaba hε bha nε ŋɔte-ŋóté

Soki ozali koakisa kelasi na batu na lokota mosusu, lakisa bango mpo été bamona éngɔ mpe éŋɔ ekessana nse na ntango na kotanga. Bakoki koloba lokola balingi. Ndenge moko mpo na Nómwa – Nónwa mpe Nómwé – Nónwe.

Tika bango lokola bameseni. Kasi, talisa bango ndenge ŋ ezi kokabola ba-nkombo.

Liteya ya 5 :

Ba-consonnes mosusu :

**gb kp ngb dr tr ndr nd
ng nz mb nv**

Ntina na liteya : Liteya oyo ekolakisela biso ndenge bakomaka ba-nkombo mosusu na lisalisi na ba-consonnes ya mangbetu.

Ndakisa :

Aángogwo nágبá.	Nékpókpó aángoh <u>u</u> .	Nángbárá balí.
Nédru kpókpó.	Nákó ándróótrí.	Nándro bhébhélé.
Néndó nyenyere.	Nándro tóká.	
Nénzíéépyé dhadhati.	Némbangú sasa.	Néínvú balakaka.

Liteya ya 6 :

Ba-consonnes Y mpe W

Ntina na liteya : Ba-consonnes mibale oyo bazali na misala mibale :

- a) Basalaka lokola consonnes

Ndakisa 1 : Yáa éyé waí nówo

- b) Basalisaka mpe lokola mileli mpo na bankombo mosusu oyo etangemaka nomi.

Ndakisa 2 : Nódhyó Nábyó Nógwo Nábwu

Má ú nazali (kuna) Má ú mámuá nazali kolela

mábya kotimola mábía na nzela mosusu

Má ú mésya nazali kokita Má ú mésia nazali kosala

Má ú mágwá nazali komona

mobange

Má ú máguá nazali kotimola likolo likolo

Má ú mékwa nazali kokota Má ú méká nazali kozonga

pembeni

Má ú mápwua nazali kobimisa Má ú mápúa nazali kofungola

Tala kati na maloba oyo ndenge Y mpe W bakoki kolanda baconsonnes mosusu mpo na kosalisa mileli mosusu.

Biangá bayekoli mibale, moko mpo na kotanga eteni A, mpe mosusu mpo na kotanga eteni B.

A : Nya sí bha zá ?

B : Hiii ! Miíngékú bhó ?

A : Ka í ɔdhyo. Ma ú mehya ká pá néMangbetu.

Kotanga elingi koloba **kotanga eloko oyo ekomami, mpe koyoka yango**. Tanga lisese oyo moto na moto na mawa mongongo pete. Nakopesa bino ntango mokde mpo na yango. Nsimá na kositisa, molakisi akotuna bino ituna na lisese oyo.

Kpaupkahé bhu Íkó

Images

Abwu nétiáne kana, Kpaukkpa hε bhu Íkó, bhe kótibwʉ nándragó. Átadhingga í kótia í nándragó I bhányε né né, bhe Kpaukpá yáné ogá. Átadhingga i Íkó abwʉ i a n'ɔdhyá bhó ndreíkpu bha ú zebu né, bhe Kpaukpá yáné onzía. bha í Kpaukpá ɔdhyá í Íkó ko bhó : “Íkó ! bhó andrágó ! bhó kaátu ká ndru pá, bhó máté to yáa !” Íkó ɔdhyá nōo bhó . “Máátu ka bhó ndra ! bhó kunvo bhó ma obhúro ápye !” bha drí nánrago I Kpaukpá hε bhu Íkó né akía í.

Nódhyo I bha í Kpaukpá ɔtԑa í a n'anya bha ú burú né, ɔtԑa ndre só. Sí átadhingga I ɔdhyá í Íkó ko bhó : “ Kaátu ká ndru pá bhó ku máté to yáa né ”, Íkó kabwʉ náátu bhó ndre. Bha drí nánrago I bhnyε né akía í. Kpaukpá ɔtԑa ándredru bha ú burú, ɔómʉ ka bhó ndrogwó Íkó ánεηo. Sí káábeetí nyε bha ne.

Nátámbá I bhándrá né ín'adԑa ʉ.

Mituna :

1. Nani azalaki moninga na moi ?
2. Eloko nini ekomelaki mama na mbabu na mapapa ?
3. Tango nini mama na mbabu na mapapa akufaki ?

4. Mpo na nini mbabu na mapapa esengaki epai na moi été azonga lisusu nsima ?
5. Moi ayanolaki mbabu na mapapa été azila ye kino ntango nini ?
6. Mpo na nini bolingo na moi mpe mbabu na mapapa ebebaki ?
7. Ndenge nini mbabu na mapapa ekanganaka ?

Biyano malamu :

1. Mbabu na mapapa
2. Ye akweaki na malali to akufaki
3. Tango moi ezalaki kokwea
4. Mpo été akunda mama na ye.
5. Kino lobi
6. Mpo moi aboyaki kozonga sima.
7. Makolo na likolo mpe moto na nse.
8. Mpo basilaki koyinana na moi.

Liteya ya 7 :

Kotonga to apostrophe : ‘

Ntina na liteya : Liteya oyo ezali mpo na kolakisa biso ndenge ya kotanga mpe kokoma malamu maloba mike mike.

Na Mangbetu, mileli oyo :

a e ε o c

ekweyaka liboso na consonne **bh** mbala mingi na ntango elandemi na verbe to liloba. Yango mpe ekweaka liboso na bankombo mike mike lokola **sí, tó/tá/to, pá, íné, né**.

Ndakisa 1 : Tanga milongo oyo :

Esika na kokoma mpe kotanga boye	Bakomaka mpe batangaka
1. Bhe asémyábw <small>ʉ</small> .	Bh'asémyábw <small>ʉ</small> .
2. Bhe ekúbw <small>ʉ</small> .	Bh'ekúbw <small>ʉ</small> .
3. Bhe engábw <small>ʉ</small> .	Bh'engábw <small>ʉ</small> .
4. Bhe omúbw <small>ʉ</small>	Bh'omúbw <small>ʉ</small> .
5. Ket <small>ʉ</small> to pá égwo.	Ket <small>ʉ</small> to p'égwo.
6. Ín <small>ε</small> abw <small>ʉ</small> .	Ín'abw <small>ʉ</small> .
7. Ín <small>ε</small> aángkekú.	Ín'aángkekú.
8. A né ekua né.	A n'ekua né.

9. A né aángekú né. A n'aángekú né.

10. Tɛ/tó angóópu. T'angóópu.

Lisusu na Mangbetu, mileli ó ɔ é á ezali mpe
kokwea soki consonne bh ezali liboso na nkombo oyo ezali na bomingi (pluriel).

Ndakisa 2 :

1. Bhe ómbi hé kékúbwu.

Bh'ombi hé kékúbwu.

2. Bhe ɔübí hé kákádhábwu.

Bh'ɔübí hé kákádhábwu

3. Bhe ésí hé kóúpóbwu.

Bh'ésí hé kóúpóbwu.

4. Bhe átáru hé kógá

Bh' átáru hé kógá

5. Bhe étátá hé kóoyá.

Bh' étátá hé kóoyá.

Kasi, mileli wana bizali kokwea te, soki consonne **bh** ezali liboso na nkombo ebandi na consonne.

Ndakisa 3 :

Bhe nési opóbwu.

Bhe nési opóbwu.

Soki mpe consonne **bh** ezali liboso na nkombo nq moto to nyama penza penza (nom propre), oyo ebandani na elobelí, elobelí **e** ya **bh** ekokwea.

Ndakisa 4 :

Bhe Azanga ekúbwu.

Bh' Azanga ekúbwu.

Bhe Ookondó ekúa.

Bh' Ookondó ekúa.

Ezali mpe na liloba **ka** mosusu ya koboisa (copule négative), liboso na verbe. Yango ezali na lolenge mibale ya koko oyo ya malamu.

Ndakisa 5 :

Okoki kokoma boye. To boye, (Lolenge nuyoso mibale ya kokoma ezali kaka malamu).

ka né ka améku né. ka né k'améku né.

ka anyéku. k'anyéku.

Liteya ya 8 :

Alphabet mobimba

Elembó	Liloba na Mangbetú
A, a	kana
B, b	Nébá
Bh, bh	nébhébhé
D, d	Nádø
Dh, dh	Nædhódhó
Dr, dr	nédru
E, e	nésí
ɛ, ε	Néegó
F, f	Náfedhe
G, g	Nógi
Gb, gb	Nægbámú
H, h	náhí
I, i	nédí
I, i	Næbíibí

K, k	Nékalagba
Kp, kp	nékpókpó
L, l	Náálé
M, m	Námémé
Mb, mb	Nóombi
N, n	Náánε
Nd, nd	Nándrɔ
Ng, ng	Néngere
Ngb, ngb	Nángbárá
Nv, nv	Nónvɔ
Nz, nz	Nónzi
ŋ, ɳ	Néŋɔ
O, o	nókó
ɔ, ɔ	Nókó
P, p	nápá
R, r	Nérí
S, s	Nésuna
T, t	Nétátá
Tr, tr	Nóótrí
U, u	nóutúu

H, h	Nòot̄
V, v	Névanga
Vh, vh	Ném̄ivha
W, w	Nòw̄
Y, y	éyé
Z, z	Néze

Liteya ya 9 :

Kotanga Mangbetu lokolo osololaka

Améhya bhó nyáá

Kanga i nórō bí

Abwu átadhingomé kana né, bhe nétu ohúbrwu bhó nóokondó aángedi. Bhe némasí i nébha andre ɔdhya bhó : ‘Nóokondó aángekú ! bhó mósomu bhó aamu ndúhu, bhó nombí aangoóli bheél zindre ! bhó anóólili akíerí sóoru-sóórú, sóta-sótá…

Kabwu nódá, némasí kana in'a né ánandró tózerena né, bh'akué kóóbwu ú átemolom bhe kódhábwu nyε, tu kááboóngo, bhe kékubwu. Nákuné ɔdhya bhó : « Kábhá ! bhó ndroúnvonva s'ómbi ápye, bhó ndoólilia óbálá ! bhó ndrómu bhó ndrōo bhó ku ndrohi égwo si bhándre né ú dhato.

Átadhingomé i agbábwu i néhíe, íne sí zindre né, bh'oópúbwu ú dhato. Bh'ohibwu égwo bhó ndreku nó zá bharí. Tóhíe, bhe nóokondó ɔpía ne, bh'aká ándrekórókpo, bh'ɔpwu ne.

Abwu nóokondó ɔpwu ne ne, bhe noókondó ɔtábwu ándrabwu, bh'óobwu, bh'aáboógye ɔngóngo. ɔdhya bhó : « Nerí i máángopwu i né, bh'adhíngwe i onva né ? » Bh'ogwobwu néepí a n'asa né.

Néepí ɔdhya bhó : « Mánva má nombí né mííngopwu né né ! »

ɔdhya bhó : « Eee ! bhó ku mánda ká pá nombí akuné, bhó bhe mápwuha, bhó bhe móósa nó he sóórúé. »

Átadhingomé i abwu i a n'ɔá né, bhe néepí odribwu tómbí né ánebu, bh'ɔnyobwu. Bh'ɔnyobwu ánebí ndúbhu. Nékuééku i nóokondó ekubwu f gye né, aábebwu bhó népí aángonyo nombí né ánebu.

Óia bhó : « Ímí ! bhô dr✉ nŷekénga mí drí né, bh'adhinge i ɔnyá nérí i mápw✉ngá i né ánebí né ? » Ódhya bhó : « Kanga i nórɔ bí ! »

Ódhya bhó : « Néitɔ ! bhó ín'anga s'ánobí kórɔ ! bhó mányá mónyo ánebí ndúbhu !

Ódhya bhó : « Ka mányó ! bhó ín'anga síisó, bhó kanga i nórɔ bí ! » Néepi ofa bhó nýá, ódhya bhó : Eee, bhó amáo ká ú bharí, ku amoógye ká hε, bhó mágá ká nódhyɔ ándretimóm s'edia égye. »

Átadhingomé i kóá i né, bhe kóopúa, bhe kógá némasí i nébha andre a n'ódhya bhásio ?
bhó : « Aamí si ɔbha i ne, bhó ka i anɔrɔ bí ? »

Néepí ódhya bhó : « Míngɔga ndrúu ! Bh'ódhya bhó ka bá i nórɔ bí ! bho anáká ! bhó kabá i nórɔ bí !

Átámézaa, bhe kékébw✉. Bhe nóokondó aábhúbw✉ nómbí né, bh'ɔnyɔbw✉ ne. S'outo né, s'ín'abw✉ aángɔga nétt̄ i bhásio ? bhó « kabá i nórɔ bí né. »